



FOMO YA XIVILELO

U komberiwa ku hlaya fomo leyi ya xivilelo no lemuka endzhaku ka yona u nga si yi tata. Tsala swi vonaka no va u tirhisa maletere lamakulu hi ririmi leri u ri tsakelaka. Loko ku nga ri na ndhawu yo ringana eka fomo ku ringanela nhlamuselo ya wena, u nga tirhisa phepha leri u nga ta ri rhumela na fomo leyi.

Ku ta tata hofisi ntsena

Xifundzakulu:		Doroba/Dorobakulu:		Nomboro yo landzelerisa	
---------------	--	--------------------	--	-------------------------	--

1. Vuxokoxoko bya wena (1-4 swi tatisisa hi vanhu hinkwavo lava tataka fomo)

Vito, Xivongo & Malembe _____
Tinomboro ta tiqingho _____
Imeyili _____
Adirese _____
Vuakatiko (Boxa) _____
Nomboro ya vutitivisi _____

2. Vuxokoxoko bya Munhu loko xivilelo xi tisiwa ematshan'weni ya munhu/xisimekiwa

Vito, Xivongo & Malembe _____
Tinomboro ta tiqingho _____
Imeyili _____
Adirese _____
Vuakatiko (Boxa hi xikongomelo xo kuma tinhlayonhlayo) _____
Nomboro ya vutitivisi _____

3. Hlamusela xivilelo xa wena

Xivilelo xi le henhla ka (Vito, Xivongo loko ku ri munhu & Vito loko u ri Xisimekiwa xa Mfumo, Munhu wa Nawu kumbe Xisimekiwa xihhi kumbe xihhi, na vuxokoxoko bya vutihlanganisi). Loko u nga tivi mavito, hi bye leswi u swi tivaka

4. U mangale mhaka leyi eka un'wana?

Ina

E-e

Loko ku ri ina, mani?

(Xikombiso, - Maloyara ma Maphorisa, Musirheleri wa Vaaki, Khomixini ya Timfanelo ta Ximunhu, Khomixini ya Ndzingano wa Rimbewu, Swikoxo swa Misava, Ejensi ya Switirhisiwa Swa Ndzhaka ya Afrika-Dzonga)

5. Mpumelelo: Hi nga tirhisa vito ra wena eka xiviko xa mahungu kumbe mapapila loko hi ku tsalela?

Ina

E-e

Loko u hetile ku tata fomo leyi, u komberiwa ku yi rhumela hi poso, fekisi, imeyili kumbe WhatsApp eka hofisi yihi kumbe yihi ya HATAD tiko hinkwaro. Lemuka vuxokoxoko bya vutihlangani eka Xitandzhaku xa A

Inkomu ku va u tatile fomo leyi. Hi ta tihlanganisa na wena ku nga si hela nkarhi wo leha. Loko u ri na swo swi vutisa, hi fonele u kombela ku vulavula na munhu loyi a nga le ka Yuniti ya Timfanelo ta Ximunhu ta Ririmi

KU TATA HOFISI

Nomboro ya

Xivilelo: _____

Siku ro: : _____

amukela: _____

Muamukeli: _____

Siku ro khensa xivilelo: _____

Mukhensi: _____

Ku endla vulavisisi/kondletela mbhurusano/mbhurusano /Ndzivalelano:
